












<p>1.</p> 	<p>Go hlola gore o na le Covid – nka thempertšha ya gago gomme o phephafatše diatla tša gago.</p>	<p>7.</p> 	<p>Dumediša ngaka, mmošhe goba mmontšhe gore molato ke eng. Ngaka o tlo go hlahloba go bona gore bothata ke eng.</p>
<p>2.</p> 	<p>E ya ko receptioneste.</p>	<p>8.</p> 	<p>Ke lebogile, šala gabotse.</p>
<p>3.</p> 	<p>Mofe karata ya ga go ya thwalo.</p>	<p>9.</p> 	<p>Eya ko khemising.</p>
<p>4.</p> 	<p>Emela faele ya gago</p>	<p>10.</p> 	<p>Ema mo moleng. O se ke wa lebala go emelela kgojana le motho yo a emeng mo pele ga gago.</p>
<p>5.</p> 	<p>Dula mo setulong o emela motho gore a bitse leina la gago.</p>	<p>11.</p> 	<p>Tšea dihlang tša gago.</p>
<p>6.</p> 	<p>Ge o kwa leina la gago le bitšwa sepela le ngaka.</p>	<p>12.</p> 	<p>Eya Gae.</p>